

Jules Marcellin

Au son dóu flutèu



C.I.E.L. d'Oc

Centre International de l'Écrit en Langue d'Oc

3 Place Joffre, 13130 Berre L'Etang

<http://www.lpl.univ-aix.fr/ciel/>

L'AUVÀRI DE JAN CALAN

I'a proun tèms d'acò dins uno viloto dóu miejour, vivié Jan Calan paure païsan que menavo quàuqui terro escampihado.

Avié 'n talènt: fasié de tassèu pèr metre sus li bachoco.

Neissèn tóuti em'un biais particulié pèr qualcarèn, e que demando que l'óucasioun de s'espandis.

S'atrouvè que l'enfant d'uno vesino s'estènt toumba; lèu, lèu, li faguè 'n tassèu e lou placardè sus la boussurlo que lou pichot s'èro facho au front.

Aquelo medecino aguè tant de vertu que lou surlendeman lou nistoun aguè lou front plan e net.

Lou même cas s'estènt proudu à quàuqui jour d'entre vau, siguè mai éu que faguè lou remèdi e vaqui mai uno garrisoun lestamen óutengudo.

Acò se diguè, e dins l'endré, o falié èstre luen dóu quartié, vo bèn que Jan fuguèsse pas à l'oustau senoun èro éu que fasié lou tassèu, remèdi gaire coumplica... mai avié la man!

Lou vesias davans la maire lagnado e lou pichot plourinous, que sabounavo uno fueio de papié gris coupado en round, emé precoucioun la metié sus la bachoco e la fasié teni emé lou moucadou estaca entour dóu front.

Tre que lou saboun toucavo la pèu macado, lou pichot paciènt reguignavo, boudenflavo encaro un pau: pièi couple doulènt, s'en anavon emé la maire que laissavo un gramaci recouneissènt au brave ome. Mai se Jan Calan avié 'n talènt avié tambèn uno passioun: aquelo de cassa is aubrés.

Pas pus lèu li proumié passeroun s'esfourgnavon, plantavo davans soum granjoun de Pèd-Descaus, en bourdaduro de sa vigno, cinq vo sièis branqueto d'éuse, e, en chascuno encanavo uno vergueto artistamen enviscado. Dins li gàbi escoundudo entre li brout, de piéutoun se metien à ramaja atrivant si coulègo en liberta.

Dóu tèms que triavo de grame, que reclauvié si tartifle, i'avié toujour d'auceloun que se venien aganta.

Acò èro talamen bèn entrinca que ni lou gardo, ni li gendarmo que passavon souvent à cènt pas d'aqui se doutavon de rèn.

Sus li younge ouro rintravo si brout d'éuse emé si gàbi; pièi de sèro quand avié fini journado s'entournavo en adusènt sa casso à l'oustau.

E aquélis auceloun cue au platoun garni de veno d'aié! Voulès pas que i'ague de groumand? que d'ùni caucon en foro de la lèi!

Or lou sabès, es defendu de cassa au fusiéu sènso permés e bèn mai d'envisca. E Jan èro pas 'n règlo.

Aquéu trin aurié pouscu dura.

Qu pensavo à-n'éu? Fasié ges de brut.